


Gr R Storybook



Ke rata go Tshameka

Published by: The UCL Centre for Educational Leadership, University College London & The Centre for the Study of Resilience, University of Pretoria.

This publication can be copied, translated or adapted when necessary steps have been taken to acknowledge all relevant sources.

Authors: G.J. Podile Primary School, Grade R (A), 2022:

Future Bumhudza, Onkgopotse Diphoko, Karabo Jobondo, Tlhompo Kesbile, Bothale Khumalo, Reotshepile Kongo, Keletso Leburu, Koketso Letlhoo, Neo Loeto, Omphile Mabati, Blessing Magashula, Oreneile Maiketswane, Goitseone Marumo, Resegofetse Masalesa, Khanyisiwe Mashaba, Rethabile Matshane, Bontle Mere, Omatla Mhele, Remoabetswe Mobeane, Tshiamo Mogotsi, Marina Mokoma, Oreabetswe Moroke, Olerato Mothibi, Atlegang Mpofu, Ryan Muchenje, Mosetsanagape Muhujane, Reatile Phajane, Keaotshepa Ramontja, Albert Sam, Oratile Sekao, Rorisang Sekao, Kgologano Seoloane, Realeboga Sereo, Tshepang Setlhare, Xolisile Soul, Mpho Thousand, Lethabo Tlatsana, Lethabo Tshenyego.

School: G.J. Podile Primary School

Principal: Setlhare Modise

Teacher: Mapule Phanyane

CRC: Kesaleboga Kesimolotse

Fieldworker: Nomhle Mboneni

Illustrators:

Cover: Resegofetse Masaletsa

Page 1: Goitseone Marumo

Page 2: Keaotshepa Ramontja

Page 3: Koketso Letlhoo

Page 4: Oreneile Maiketswane

Page 5: Bontle Mere

Page 6: Remoabetswe Mobeane

Page 7: Omatla Mhele

Page 8: Thuto Mokoma

Page 9: Lethabo Tshenyego

Font within booklet: Grade 1 font by Edu-Aid

Translating and Language editing: Gaoretelelwwe Benjamin Phuti

Websites and links were correct at the time of publication.

For further information about the project, please visit

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

Acknowledgements

The following partners have played a valuable role in the co-creation of this storybook:

The North West Province Department of Education, Ngaka Modiri Molema District, South Africa.

The Department of Basic Education, Directorate: Rural Education, South Africa.

London South Bank University, United Kingdom.

The Economic & Social Research Council (ESRC) (ES/T005149/1), United Kingdom (funder).



Leina la me ke Kgosi. Ke
dula le mme wa me mo
motseng wa Motlhhabeng.



Ke mosimane yo o neng a
rata go tshameka a le nosi.




Ka letsatsi le lengwe fa ke ntse ke tshameka kwa gae ka bona basimane ba babedi ba mo motseng, e leng Tshiamiso le Mpolokeng. Basimane ba ba ne ba tsameka ka diperetshitswana tsa bone.



Ke ne ke ba lebile ka pelo e
botlhoko e bile ke galela
gore le nna nkabe ke na le
peretshitswana e e leng ya
me.

Moagisane wa me e leng malome Thabo o ne a lemogile fa ke utlwile bothhoko. O ne a ntumedisa a be a mpotsa a re “Kgosi ke eng ekare o utlwile bothhoko?”, ka mo arabka re “ee malome Thabo pelo ya me e bothhoko ka gore nna ga ken a peretshitswana”





Malome Thabo o ne a
mpitsa, mme a nthaya a
re ke nosetse malomo a
gagwe letsatsi le letsatsi,
mme morago o tla ntuela.
Ke ne ka dirajalo , mme ke
ntse ke tshameka ka
metsi.



13

E rile beke e fela, ka
lamatlhatso e ne e le
letsatsi la me la matsalo.
Mme le malome Thabo
ba ne ba ntirela moletlo
wa matsalo ke sa itse,
mme ba bitsa ditsala tsa
me tsa kwa sekolong.

14



15

Malome Thabo ke fa a
mpitsa, e rile ke tsena ka
kgoro ka utlwa ba nkopelela
dipina tsa matmatsalo. Fa re
fetsa go ja malome Thabo a
ntaela gore ke tswale
matlho, o ne a tla ka
peretshitswana e khibidu. A
nthaya a re ke bule matlho.
Ka ke sa dumele se ke se
bonang.

16



Go tloga ka motsotso oo
ke fa ke itumelela go
tshameka ka
peretshitswana ya me.

The contents of this booklet can be copied, translated or adapted as long as the relevant sources have been acknowledged properly.

Ke rata go Tshameka

Authors:

G.J. Podile Primary School, Gr R (A), 2022, North-West Province, South Africa

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

